



CRNA GORA
SKUPŠTINA CRNE GORE

SKUPŠTINA CRNE GORE

Predsjednici, Danijeli Đurović

PRIMLJENO:	03. 02. 2023. GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	26-1/23 - 1
VEZA:	
EPA:	688 XXVII
SKRAĆENICA:	PRILOG:

Na osnovu člana 93 stav 1 Ustava Crne Gore i člana 130 Poslovnika Skupštine Crne Gore, podnosim sljedeći PREDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O GIMNAZIJI, radi stavljanja u skupštinsku proceduru.

U Podgorici, 03.02. 2023. godine

Poslanica,
dr Branka Bošnjak

Branka Bošnjak

PREDLOG

ZAKON O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O GIMNAZIJI

Član 1

U Zakonu o gimnaziji („Službeni list RCG”, br. 64/02 i 49/07 i „Službeni list CG”, br. 45/10, 39/13, 47/17 i 145/21) u članu 38 stav 6 alineja 2 poslije riječi „algebrom” dodaju se riječi: „ili matematika”.

Član 2

U članu 56 stav 1 tač. 1 i 2 mijenjaju se i glase:

„1) iz grupe predmeta crnogorskog ili maternjeg jezika (crnogorski, srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost, književnost, crnogorski, srpski, bosanski, hrvatski jezik, uvod u opštu lingvistiku, teorija i tehnika prevođenja, albanski jezik kao maternji jezik) – 16 časova;

2) iz matematičke grupe predmeta (analiza sa algebrom, geometrija, linearna algebra i analitička geometrija, numerička matematika, vjerovatnoća i statistika) – 16 časova.”.

Stav 2 mijenja se i glasi:

„Čas iz predmeta čija nastava se realizuje na višem nivou iz člana 17 stav 8 ovog zakona, u specijalističkim odjeljenjima matematičke gimnazije (analiza sa algebrom, fizika, računarstvo i informatika, geometrija, linearna algebra i analitička geometrija, numerička matematika, vjerovatnoća i statistika, programiranje i programski jezici) i u specijalističkim odjeljenjima filološke gimnazije (crnogorski, srpski, bosanski, hrvatski jezik, uvod u opštu lingvistiku, književnost, teorija i tehnika prevođenja, prvi strani jezik, drugi strani jezik, latinski jezik) iz člana 3 stav 3 ovog zakona, vrednuje se kao 1,5 časova.”

Član 3

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

OBRAZLOŽENJE

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o gimnaziji sadržan je u članu 16 stav 1 tačka 5 Ustava Crne Gore, kojim je propisano da se zakonom, u skladu sa Ustavom, uređuju, između ostalog, i druga pitanja od interesa za Crnu Goru.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Razlozi za donošenje Zakona leže u nepreciznosti u postojećem Zakonu o gimnaziji što maturante specijalnog odjeljenja matematičke gimnazije dovode u diskriminatoran položaj pri polaganju maturskog ispita i upisa na fakultet, jer se različito tumači postojeća zakonska norma. Zbog toga imamo sve manje učenika koji upisuju ovo odjeljenje i postoji bojazan od gašenja, što bi predstavljalo veliku štetu za talentovanu djecu iz ove oblasti.

Takođe i profesori koji predaju na ovim specijalističkim odjeljenjima gimnazije, matematičkoj i filološkoj, imaju probleme sa računanjem norme časova zbog nepreciznosti u zakonu, pa je i tu bilo potrebno dodatno preciziranje.

III. USAGLAŠENOST ZAKONA SA PRAVNOM TEKOVINOM EVROPSKE UNIJE I POTVRĐENIM MEĐUNARODNIM KONVENCIJAMA

Ne postoje izvori prava Evropske unije, niti potvrđene međunarodne konvencije, sa kojima je potrebno usaglasiti ovaj zakon.

IV. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

Odredbom člana 1 Predloga uvodi se i matematika kao mogućnost izbora za polaganje mature maturantima koji su završili matematičku gimnaziju.

Nadalje, članom 2 Predloga daje se detaljnije obrazloženje šta čini grupu predmeta iz crnogorskog ili maternjeg jezika, odnosno matematičku grupu predmeta.

Takođe se precizira za koje se to predmete časovi nastavnicima računaju sa normom 1.5 u specijalističkim odjeljenjima matematičke, odnosno filološke gimnazije.

Članom 3 je propisano da zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavlјivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

V. PROCJENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje zakona nijesu potrebna dodatna sredstva u budžetu Crne Gore.

VI. Pregled odredbi Zakona o gimnaziji čije izmjene i dopune se predlažu

Maturski ispit

Član 38

Maturski ispit predstavlja provjeru uspješnosti učenika pri usvajanju neophodnih standarda znanja.

Maturski ispit za opštu gimnaziju sastoji se iz obaveznih predmeta i jednog nastavnog predmeta po izboru učenika.

Obavezni nastavni predmeti iz stava 2 ovog člana su:

- crnogorski ili maternji jezik i književnost;
- matematika ili prvi strani jezik.

Nastavni predmet po izboru učenika za opštu gimnaziju je predmet od značaja za nastavak obrazovanja koji ispunjava maturski standard.

Maturski ispit za specijalističku gimnaziju sastoji se iz obaveznih predmeta i jednog nastavnog predmeta od značaja za nastavak obrazovanja koji ispunjava maturski standard.

U odjeljenjima u kojima se realizuje program matematičke gimnazije obavezni nastavni predmeti su:

- crnogorski ili maternji jezik i književnost;
- analiza sa algebrrom.

U odjeljenjima u kojima se realizuje program filološke gimnazije obavezni nastavni predmeti su:

- crnogorski ili maternji jezik i književnost;
- prvi strani jezik.

Predmete iz stava 3 alineja 2, stava 6 alineja 2 i stava 7 alineja 2 ovog člana učenik može da polaže na osnovnom ili višem nivou, u skladu sa ispitnim katalogom.

Učenik bira predmet iz stava 3 alineja 2 ovog člana koji će da polaže.

Učenik bira predmet iz stava 3 alineja 2 ovog člana koji će da polaže.

Maturski ispit polaže se u skladu sa standardima određenim obrazovnim programom.

Maturski ispit polaže se eksterno.

Učenik koji nije položio maturski ispit u junskom i avgustovskom roku ima pravo da polaže maturski ispit, bez plaćanja naknade, u narednoj školskoj godini.
Bliži način, postupak i vrijeme polaganja maturskog ispita propisuje Ministarstvo.

Radno vrijeme nastavnika

Član 56

Nastavnici su dužni da, u okviru četrdesetočasovne radne nedelje, izvode nastavu (norma časova) i to:

- 1) iz crnogorskog ili maternjeg jezika - 16 časova;

2) iz matematike - 16 časova;
3) iz stranog jezika - 18 časova;
4) iz predmeta čija nastava iziskuje pripremanje i izvođenje eksperimenata, izradu, pregled i ocjenjivanje zadataka, programa i projekata za sve učenike jednog odjeljenja - 18 časova;

5) iz predmeta za čiju nastavu je neophodno i obavezno pripremati, pregledati i ocjenjivati projekte, programe i druge zadatke, različite za svakog učenika - 18 časova;

6) iz ostalih predmeta teorijske nastave - 18 časova.

Čas iz predmeta čija nastava se realizuje na višem nivou iz člana 17 stav 8 ovog zakona, u posebnim odjeljenjima opšte gimnazije iz člana 3 stav 3 ovog zakona, vrednuje se kao 1,5 časova.

Čas iz predmeta čija nastava se realizuje na stranom jeziku, u posebnim odjeljenjima opšte gimnazije iz člana 3 stav 3 ovog zakona, vrednuje se kao 1,5 časova.

Nastavnici su, radi postizanja boljeg uspjeha u savladavanju obrazovnih programa, dužni da, pored norme časova utvrđene stavom 1 ovog člana, ostvare još dva časa neposrednog rada sa učenicima, a raspored preostalog radnog vremena, u okviru četrdesetočasovne radne nedjelje, određuje se statutom gimnazije.